









basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA






















**TLHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA
BOSETSHABA 2013
MOPHATO 1 SETSWANA PUO YA GAE
MEMORANTAMO
SEKAO**


Memorantamo o na le ditsebe di le 6.

GA GONA MADUO A HALOFO A A ABIWANG.


POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO	GOTLHE											
1.1	s kgotsa S ✓ le l kgotsa L ✓	2	6											
1.2	e ✓ le tsw ✓	2												
1.3	e ✓ le o ✓	2												
2.1	tafole ✓ le koloi ✓ (E kopolotswe ka nepo)	2	6											
2.2	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>tlola ✓</td> <td>palama</td> <td>taboga ✓</td> </tr> </table>				tlola ✓	palama	taboga ✓	2						
														
tlola ✓	palama	taboga ✓												
2.3	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>katse</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>kolobe</td> <td>X</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>hutshe</td> <td>X</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>kgomo</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	katse			kolobe	X	✓	hutshe	X	✓	kgomo			2
katse														
kolobe	X	✓												
hutshe	X	✓												
kgomo														

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO	GOTLHE								
3.1	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td data-bbox="331 477 716 546">Tumi o ya sekolong.</td> <td data-bbox="716 477 823 546"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 546 716 633">Max o tshameka ka ditshamekiswa.</td> <td data-bbox="716 546 823 633"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 633 716 721">Tumi le ditsala tsa gagwe.</td> <td data-bbox="716 633 823 721"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 721 716 808">Tumi le ntšwa ya gagwe, Max.</td> <td data-bbox="716 721 823 808">x</td> </tr> </table>	Tumi o ya sekolong.		Max o tshameka ka ditshamekiswa.		Tumi le ditsala tsa gagwe.		Tumi le ntšwa ya gagwe, Max.	x	1	3
Tumi o ya sekolong.											
Max o tshameka ka ditshamekiswa.											
Tumi le ditsala tsa gagwe.											
Tumi le ntšwa ya gagwe, Max.	x										
3.1.1	D ✓	1									
3.1.2	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td data-bbox="331 936 477 1023">ee</td> <td data-bbox="477 936 622 1023">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1023 477 1111">nnyaa</td> <td data-bbox="477 1023 622 1111"></td> </tr> </table>	ee	x	nnyaa		1					
ee	x										
nnyaa											
3.2	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td data-bbox="331 1171 740 1240">Tumi le ntšwa ya gagwe.</td> <td data-bbox="740 1171 863 1240">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1240 740 1319">Tumi le bolo ya gagwe.</td> <td data-bbox="740 1240 863 1319"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1319 740 1397">Tumi le mme wa gagwe.</td> <td data-bbox="740 1319 863 1397"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1397 740 1476">Tumi le tsala ya gagwe.</td> <td data-bbox="740 1397 863 1476"></td> </tr> </table>	Tumi le ntšwa ya gagwe.	x	Tumi le bolo ya gagwe.		Tumi le mme wa gagwe.		Tumi le tsala ya gagwe.		1	3
Tumi le ntšwa ya gagwe.	x										
Tumi le bolo ya gagwe.											
Tumi le mme wa gagwe.											
Tumi le tsala ya gagwe.											
3.2.1	B ✓	1									
3.2.2	Max ✓	1									

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO	GOTLHE										
3.3	<table border="1" data-bbox="331 461 962 689"> <tr> <td data-bbox="331 461 863 533">Max o ne a latlhega.</td> <td data-bbox="863 461 962 533">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 533 863 613">Tumi le Max ba tshameka ka bolo.</td> <td data-bbox="863 533 962 613">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 613 863 689">Tumi o bone Max mo phakeng.</td> <td data-bbox="863 613 962 689">3</td> </tr> </table> <p data-bbox="331 725 1134 763">Leduo le le 1 fela le neelwa thulaganyo e e nepagetseng.</p>	Max o ne a latlhega.	2	Tumi le Max ba tshameka ka bolo.	1	Tumi o bone Max mo phakeng.	3	1					
Max o ne a latlhega.	2												
Tumi le Max ba tshameka ka bolo.	1												
Tumi o bone Max mo phakeng.	3												
3.3.1	<table border="1" data-bbox="331 896 978 1261"> <tr> <td data-bbox="331 896 571 967">2</td> <td data-bbox="571 896 775 967">3</td> <td data-bbox="775 896 978 967">1</td> <td data-bbox="978 896 1157 967">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 967 571 1261">  </td> <td data-bbox="571 967 775 1261">  </td> <td data-bbox="775 967 978 1261">  </td> <td data-bbox="978 967 1157 1261"></td> </tr> </table>	2	3	1	✓					1	3		
2	3	1	✓										
													
3.3.2	<table border="1" data-bbox="331 1411 962 1785"> <tr> <td data-bbox="331 1411 488 1496">1</td> <td data-bbox="488 1411 647 1496">2</td> <td data-bbox="647 1411 807 1496">3</td> <td data-bbox="807 1411 962 1496"></td> <td data-bbox="962 1411 1157 1496">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1496 488 1785">  </td> <td data-bbox="488 1496 647 1785">  </td> <td data-bbox="647 1496 807 1785">  </td> <td data-bbox="807 1496 962 1785">  </td> <td data-bbox="962 1496 1157 1785"></td> </tr> </table>	1	2	3		✓						1	
1	2	3		✓									
													

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO	GOTLHE								
4.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">O ne a le mo phakeng.</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>O latetse tsala.</td> <td>x ✓</td> </tr> <tr> <td>O latlhegetswe ke tsela ya go ya gae.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Setswalo se ne se butswa.</td> <td></td> </tr> </table>	O ne a le mo phakeng.		O latetse tsala.	x ✓	O latlhegetswe ke tsela ya go ya gae.		Setswalo se ne se butswa.		1	3
O ne a le mo phakeng.											
O latetse tsala.	x ✓										
O latlhegetswe ke tsela ya go ya gae.											
Setswalo se ne se butswa.											
4.1	C ✓	1									
4.2	<p>...</p> <p>Tumi o goeletsa Max ka gone ...</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">o ne a itumetse.</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>o ne atshwerwe ke tlala.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e ne e le nako ya go ya gae.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>o ne a le mo phakeng.</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">✓</p>	o ne a itumetse.		o ne atshwerwe ke tlala.		e ne e le nako ya go ya gae.		o ne a le mo phakeng.		1	
o ne a itumetse.											
o ne atshwerwe ke tlala.											
e ne e le nako ya go ya gae.											
o ne a le mo phakeng.											
5.1	tepe ✓ (Mopeleto o nepagetseng)	1	3								
5.2	kepese ✓	1									
5.3	kolobe ✓ (Mopeleto o nepagetseng)	1									
6.	B ✓	1	3								
6.1	<div style="text-align: center;">  </div>	1									
6.2	Bebetsididi nngwe e e thadilweng e le kgolo go feta e kgolo mo go e e bontshitsweng.	1									

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO	GOTLHE											
7.1	✓ <u>tsh</u> le gw ✓	2	6											
7.2	✓ ! le m ✓	2												
7.3	<table border="1"> <tr> <td>t</td> <td>x</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>tl</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>x</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>sh</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	t		x	✓	tl			f	x	✓	sh		
t	x	✓												
tl														
f	x	✓												
sh														
8.1	✓ Ditsala di tsamaya kwa phakeng. ✓	2	6											
8.2	✓ Basimane le basetsana ba rata go tshameka. ○	2												
8.3	<table border="1"> <tr> <td>Jabu o taboga ka bonako.</td> <td>X</td> <td>✓✓</td> </tr> <tr> <td>Jabu o taboga ka bonako</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jabu o taboga ka bonako.		X	✓✓	Jabu o taboga ka bonako			2					
Jabu o taboga ka bonako.	X	✓✓												
Jabu o taboga ka bonako														
9.1	buka ✓	1	4											
9.2	semonamone ✓	1												
9.3	D ✓	1												
9.4	Bongi o buisa dibuka.	1												
10.1.1	Ntšwa e taboga ka bonako. ✓	1	3											

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO	GOTLHE
10.1.2	Mpho le Thabo ke ditsala tsa botlhokwa. Kgotsa Thabo le Mpho ke ditsala tsa botlhokwa. ✓	1	
10.1.3		1 1 1 1	4
10.2	Lebelela rubiriki e e fa tlase.	3	3

RUBIRIKI YA POTSO YA 10.2

0 Maduo	1 Leduo	2 Maduo	3 Maduo
<ul style="list-style-type: none"> Ga gona maiteko a a dirilweng. O kopotse ditaello. O kopotse karolo e le nngwe ya polelo. Mafoko a a kwadilweng ga a tsamaisane le kgang. Polelo e le nngwe e e sa itsegeng. 	<p><u>ikgatolose diphoso tsa mopeleto le thutapuo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> O kwadile dipolelo tse 2 tse di saitsengeng ka setlhogo. <p style="text-align: center;">KGOTSA</p> <ul style="list-style-type: none"> O kwadile polelo e le nngwe e e itsegeng ka setlhogo. 	<p><u>ikgatolose diphoso tsa mopeleto le thutapuo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> O kwadile dipolelo tse di maleba, mme din a le diphoso tsa matshwao a puiso le tsa go kgaoganyana mafoko. <p style="text-align: center;">KGOTSA</p> <ul style="list-style-type: none"> O kwadile polelo e le nngwe e e raraaneng e e itsegeng ka setlhogo. 	<p><u>ikgatolose diphoso tsa mopeleto.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ga gona diphoso tsa matshwao a puiso le go kgaoganyana mafoko. O kwadile dipolelo tse 2 tse di bonolo tse di maleba kgotsa tse di raraaneng.